विकिस्रोतः

ദേവീഭാഗവതപുരാണമ്/സ്കന്ധഃ 01/അധ്യായഃ 05

ഹയഗ്രീവാവതാരകഥനമ്

ഋഷയ ഊചുഃ

സൂതാസ്മാകം മനഃ കാമം മഗ്നം സംശയസാഗരേ .

യഥോക്തം മഹദാശ്ചര്യം ജഗദ്വിസ്മയകാരകമ് .. 1 ..

യന്മൂർധാ മാധവസ്യാപി ഗതോ ദേഹാത്പുനഃ പരമ് .

ഹയഗ്രീവസ്തതോ ജാതഃ സർവകർതാ ജനാർദനഃ .. 2 ..

വേദോഽപി സ്തൗതി യം ദേവം ദേവാഃ സർവേ യദാശ്രയാഃ .

ആദിദേവോ ജഗന്നാഥഃ സർവകാരണകാരണഃ .. 3 ..

തസ്യാപി വദനം ഛിന്നം ദൈവയോഗാത്കഥം തദാ .

തത്സർവം കഥയാശു ത്വം വിസ്തരേണ മഹാമതേ .. 4 ..

സൂത ഉവാച

ശൃണ്വന്തു മുനയഃ സർവേ സാവധാനാഃ സമന്തതഃ .

ചരിതം ദേവദേവസ്യ വിഷ്ണോഃ പരമതേജസഃ .. 5 ..

കദാചിദ്ദാരുണം യുദ്ധം കൃത്വാ ദേവഃ സനാതനഃ .

ദശവർഷസഹസ്രാണി പരിശ്രാന്തോ ജനാർദനഃ .. 6 ..

സമേ ദേശേ ശുഭേ സ്ഥാനേ കൃത്വാ പദ്മാസനം വിഭുഃ .

അവലമ്ബ്യ ധനുഃ സജ്യം കണ്ഠദേശേ ധരാസ്ഥിതമ് .. 7 ..

ദത്ത്വാ ഭാരം ധനുഷ്കോട്യാം നിദ്രാമാപ രമാപതിഃ .

ശ്രാന്തത്വാദ്ദൈവയോഗാച്ച ജാതസ്തത്രാതിനിദ്രിതഃ .. 8 ..

തദാ കാലേന കിയതാ ദേവാഃ സർവേ സവാസവാഃ .

ബ്രഹ്മേശസഹിതാഃ സർവേ യജ്ഞം കർതും സമുദ്യതാഃ .. 9 ..

ഗതാഃ സർവേഽഥ വൈകുണ്ഠം ദ്രഷ്ടും ദേവം ജനാർദനമ് .

ദേവകാര്യാർഥസിദ്ധ്യർഥം മഖാനാമധിപം പ്രഭുമ് .. 10 ..

അദൃഷ്ട്വാ തം തദാ തത്ര ജ്ഞാനദൃഷ്ട്യാ വിലോക്യ തേ .

യത്രാസ്തേ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുർജഗ്മുസ്തത്ര തദാ സുരാഃ .. 11 ..

ദദൃശുസ്തേ തദേശാനം യോഗനിദ്രാവശം ഗതമ് .

വിചേതനം വിഭും വിഷ്ണും തത്രാസാംചക്രിരേ സുരാഃ .. 12 ..

സ്ഥിതേഷു സർവദേവേഷു നിദ്രാസുപ്തേ ജഗത്പതൗ .

ചിന്താമാപുഃ സുരാഃ സർവേ ബ്രഹ്മരുദ്രപുരോഗമാഃ .. 13 ..

താനുവാച തതഃ ശക്രഃ കിം കർതവ്യം സുരോത്തമാഃ .

നിദ്രാഭങ്ഗഃ കഥം കാര്യശ്ചിന്തയന്തു സുരോത്തമാഃ .. 14 ..

തമുവാച തദാ ശമ്ഭുർനിദ്രാഭങ്ഗേഽസ്തി ദൂഷണമ് .

കാര്യം ചൈവ പ്രകർതവ്യം യജ്ഞസ്യ സുരസത്തമാഃ .. 15 ..

ഉത്പാദിതാ തദാ വമ്രീ ബ്രഹ്മണാ പരമേഷ്ഠിനാ .

തയാ ഭക്ഷയിതും തത്ര ധനുഷോഽഗ്രം ധരാസ്ഥിതമ് .. 16 ..

ഭക്ഷിതേഽഗ്രേ തദാ നിമ്നം ഗമിഷ്യതി ശരാസനമ് .

തദാ നിദ്രാവിമുക്തോഽസൗ ദേവദേവോ ഭവിഷ്യതി .. 17 ..

ദേവകാര്യം തദാ സർവം ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ .

സ വമ്രീം സംദിദേശാഥ ദേവദേവഃ സനാതനഃ .. 18 ..

തമുവാച തദാ വമ്രീ ദേവദേവസ്യ മാപതേഃ .

നിദ്രാഭങ്ഗഃ കഥം കാര്യോ ദേവസ്യ ജഗതാം ഗുരോഃ .. 19 ..

നിദ്രാഭങ്ഗഃ കഥാച്ഛേദോ ദമ്പത്യോഃ പ്രീതിഭേദനമ് .

ശിശുമാതൃവിഭേദശ്ച ബ്രഹ്മഹത്യാസമം സ്മൃതമ് .. 20 ..

തത്കഥം ദേവദേവസ്യ കരോമി സുഖനാശനമ് .

കിം ഫലം ഭക്ഷണാദ്ദേവ യേന പാപം കരോമ്യഹമ് .. 21 ..

സർവഃ സ്വാർഥവശോ ലോകഃ കുരുതേ പാതകം കില .

തസ്മാദഹം കരിഷ്യാമി സ്വാർഥമേവ പ്രഭക്ഷണമ് .. 22 ..

ബ്രഹ്മോവാച

തവ ഭാഗം കരിഷ്യാമോ മഖമധ്യേ യഥാ ശൃണു .

തേന ത്വം കുരു കാര്യം നോ വിഷ്ണും ബോധയ മാചിരമ് .. 23 ..

ഹോമകർമണി പാർശ്വേ ച ഹവിർദാനാത്പതിഷ്യതി .

തത്തേ ഭാഗം വിജാനീഹി കുരു കാര്യം ത്വരാന്വിതാ .. 24 ..

സൂത ഉവാച

ഇത്യുക്താ ബ്രഹ്മണാ വമ്രീ ധനുഷോഽഗ്രം ത്വരാന്വിതാ .

ചഖാദ സംസ്ഥിതം ഭൂമൗ വിമുക്താ ജ്യാ തദാഭവത് .. 25 ..

പ്രത്യഞ്ജായാം വിമുക്തായാം മുക്താ കോടിസ്തഥോത്തരാ .

ശബ്ദഃ സമഭവദ്ഘോരസ്തേന ത്രസ്താഃ സുരാസ്തദാ .. 26 ..

ബ്രഹ്മാണ്ഡം ക്ഷുഭിതം സർവം വസുധാ കമ്പിതാ തദാ .

സമുദ്രാശ്ച സമുദ്വിഗ്നാസ്ത്രേസുശ്ച ജലജന്തവഃ .. 27 ..

വവുർവാതാസ്തഥാ ചോഗ്രാഃ പർവതാശ്ച ചകമ്പിരേ .

ഉൽകാപാതാ മഹോത്പാതാ ബഭൂവുർദുഃഖശംസിനഃ .. 28 ..

ദിശോ ഘോരതരാശ്ചാസൻസൂര്യോഽപ്യസ്തംഗതോഽഭവത് .

ചിന്താമാപുഃ സുരാഃ സർവേ കിം ഭവിഷ്യതി ദുർദിനേ .. 29 ..

ഏവം ചിന്തയതാം തേഷാം മൂർധാ വിഷ്ണോഃ സകുണ്ഡലഃ .

ഗതഃ സമുകുടഃ ക്വാപി ദേവദേവസ്യ താപസാഃ .. 30 ..

അന്ധകാരേ തദാ ഘോരേ ശാന്തേ ബ്രഹ്മഹരൗ തദാ .

ശിരോഹീനം ശരീരം തു ദദൃശാതേ വിലക്ഷണമ് .. 31 ..

ദൃഷ്ട്വാ കബന്ധം വിഷ്ണോസ്തേ വിസ്മിതാഃ സുരസത്തമാഃ .

ചിന്താസാഗരമഗ്നാശ്ച രുരുദുഃ ശോകകർശിതാഃ .. 32 ..

ഹാ നാഥ കിം പ്രഭോ ജാതമത്യദ്ഭുതമമാനുഷമ് .

വൈശസം സർവദേവാനാം ദേവദേവ സനാതന .. 33 ..

മായേയം കസ്യ ദേവസ്യ യയാ ത്വേഽദ്യ ശിരോ ഹൃതമ് .

അച്ഛേദ്യസ്ത്വമഭേദ്യോഽസി അപ്രദാഹ്യോഽസി സർവദാ .. 34 ..

ഏവം ഗതേ ത്വയി വിഭോ മരിഷ്യന്തി ച ദേവതാഃ .

കീദൃശസ്ത്വയി നഃ സ്നേഹഃ സ്വാർഥേനൈവ രുദാമഹേ .. 35 ..

നായം വിഘ്നഃ കൃതോ ദൈത്യൈർന യക്ഷൈർന ച രാക്ഷസൈഃ .

ദേവൈരേവ കൃതഃ കസ്യ ദൂഷണം ച രമാപതേ .. 36 ..

പരാധീനാഃ സുരാഃ സർവേ കിം കുർമഃ ക്വ വ്രജാമ ച .

ശരണം നൈവ ദേവേശ സുരാണാം മൂഢചേതസാമ് .. 37 ..

ന ചൈഷാ സാത്ത്വികീ മായാ രാജസീ ന ച താമസീ .

യയാ ഛിന്നം ശിരസ്ത്വേഽദ്യ മായേശസ്യ ജഗദ്ഗുരോഃ .. 38 ..

ക്രന്ദമാനാംസ്തദാ ദൃഷ്ട്വാ ദേവാഞ്ഛിവപുരോഗമാൻ .

ബൃഹസ്പതിസ്തദോവാച ശമയന്വേദവിത്തമഃ .. 39 ..

രുദിതേന മഹാഭാഗാഃ ക്രന്ദിതേന തഥാപി കിമ് .

ഉപായശ്ചാത്ര കർതവ്യഃ സർവഥാ ബുദ്ധിഗോചരഃ .. 40 ..

ദൈവം പുരുഷകാരശ്ച ദേവേശ സദൃശാവുഭൗ .

ഉപായശ്ച വിധാതവ്യോ ദൈവാത്ഫലതി സർവഥാ .. 41 ..

ഇന്ദ്ര ഉവാച

ദൈവമേവ പരം മന്യേ ധിക്പൗരുഷമനർഥകമ് .

വിഷ്ണോരപി ശിരശ്ഛിന്നം സുരാണാം ചൈവ പശ്യതാമ് .. 42 ..

ബ്രഹ്മോവാച

അവശ്യമേവ ഭോക്തവ്യം കാലേനാപാദിതം ച യത് .

ശുഭം വാപ്യശുഭം വാപി ദൈവം കോഽതിക്രമേത്പുനഃ .. 43 ..

ദേഹവാൻസുഖദുഃഖാനാം ഭോക്താ നൈവാത്ര സംശയഃ .

യഥാ കാലവശാത്കൃത്തം ശിരോ മേ ശമ്ഭുനാ പുരാ .. 44 ..

തഥൈവ ലിങ്ഗപാതശ്ച മഹാദേവസ്യ ശാപതഃ .

തഥൈവാദ്യ ഹരേർമൂർധാ പതിതോ ലവണാമ്ഭസി .. 45 ..

സഹസ്രഭഗസംപ്രാപ്തിർദുഃഖം ചൈവ ശചീപതേഃ .

സ്വർഗാദ്ഭ്രംശസ്തഥാ വാസഃ കമലേ മാനസേ സരേ .. 46 ..

ഏതേ ദുഃഖസ്യ ഭോക്താരഃ കേന ദുഃഖം ന ഭുജ്യതേ .

സംസാരേഽസ്മിന്മഹാഭാഗാസ്തസ്മാച്ഛോകം ത്യജന്തു വൈ .. 47 ..

ചിന്തയന്തു മഹാമായാം വിദ്യാദേവീം സനാതനീമ് .

സാ വിധാസ്യതി നഃ കാര്യം നിർഗുണാ പ്രകൃതിഃ പരാ .. 48 ..

ബ്രഹ്മവിദ്യാം ജഗദ്ധാത്രീം സർവേഷാം ജനനീം തഥാ .

യയാ സർവമിദം വ്യാപ്തം ത്രൈലോക്യം സചരാചരമ് .. 49 ..

സൂത ഉവാച

ഇത്യുക്ത്വാ വൈ സുരാന്വേധാ നിഗമാനാദിദേശ ഹ .

ദേഹയുക്താൻസ്ഥിതാനഗ്രേ സുരകാര്യാർഥസിദ്ധയേ .. 50 ..

ബ്രഹ്മോവാച

സ്തുവന്തു പരമാം ദേവീം ബ്രഹ്മവിദ്യാം സനാതനീമ് .

ഗൂഢാങ്ഗീം ച മഹാമായാം സർവകാര്യാർഥസാധനീമ് .. 51 ..

തച്ഛ്രുത്വാ വചനം തസ്യ വേദാഃ സർവാങ്ഗസുന്ദരാഃ .

തുഷ്ടുവുർജ്ഞാനഗമ്യാം താം മഹാമായാം ജഗത്സ്ഥിതാമ് .. 52 ..

വേദാ ഊചുഃ

നമോ ദേവി മഹാമായേ വിശ്വോത്പത്തികരേ ശിവേ .

നിർഗുണേ സർവഭൂതേശി മാതഃ ശങ്കരകാമദേ .. 53 ..

ത്വം ഭൂമിഃ സർവഭൂതാനാം പ്രാണാഃ പ്രാണവതാം തഥാ .

ധീഃ ശ്രീഃ കാന്തിഃ ക്ഷമാ ശാന്തിഃ ശ്രദ്ധാ മേധാ ധൃതിഃ സ്മൃതിഃ .. 54 ..

ത്വമുദ്ഗീഥേഽർധമാത്രാസി ഗായത്രീ വ്യാഹൃതിസ്തഥാ .

ജയാ ച വിജയാ ധാത്രീ ലജ്ജാ കീർതിഃ സ്പൃഹാ ദയാ .. 55 ..

ത്വാം സംസ്തുമോഽമ്ബ ഭുവനത്രയസംവിധാന-

    ദക്ഷാം ദയാരസയുതാം ജനനീം ജനാനാമ് .

വിദ്യാം ശിവാം സകലലോകഹിതാം വരേണ്യാം

വാഗ്ബീജവാസനിപുണാം ഭവനാശകർത്രീമ് .. 56 ..

ബ്രഹ്മാ ഹരഃ ശൗരിസഹസ്രനേത്ര-

വാഗ്വഹ്നിസൂര്യാ ഭുവനാധിനാഥാഃ .

തേ ത്വത്കൃതാഃ സന്തി തതോ ന മുഖ്യാ

മാതാ യതസ്ത്വം സ്ഥിരജങ്ഗമാനാമ് .. 57 ..

സകലഭുവനമേതത്കർതുകാമാ യദാ ത്വം

സൃജസി ജനനി ദേവാന്വിഷ്ണുരുദ്രാജമുഖ്യാൻ .

സ്ഥിതിലയജനനം തൈഃ കാരയസ്യേകരൂപാ

ന ഖലു തവ കഥംചിദ്ദേവി സംസാരലേശഃ .. 58 ..

ന തേ രൂപം വേത്തും സകലഭുവനേ കോഽപി നിപുണോ

ന നാമ്നാം സംഖ്യാം തേ കഥിതുമിഹ യോഗ്യോഽസ്തി പുരുഷഃ .

യദല്പം കീലാലം കലയിതുമശക്തഃ സ തു നരഃ

കഥം പാരാവാരാകലനചതുരഃ സ്യാദ്ധൃതമതിഃ .. 59 ..

ന ദേവാനാം മധ്യേ ഭഗവതി തവാനന്തവിഭവം

വിജാനാത്യേകോഽപി ത്വമിഹ ഭുവനൈകാസി ജനനീ .

കഥം മിഥ്യാ വിശ്വം സകലമപി ചൈകാ രചയസി

പ്രമാണം ത്വേതസ്മിന്നിഗമവചനം ദേവി വിഹിതമ് .. 60 ..

നിരീഹൈവാസി ത്വം നിഖിലജഗതാം കാരണമഹോ

ചരിത്രം തേ ചിത്രം ഭഗവതി മനോ നോ വ്യഥയതി .

കഥംകാരം വാച്യഃ സകലനിഗമാഗോചരഗുണ-

പ്രഭാവഃ സ്വം യസ്മാത്സ്വയമപി ന ജാനാസി പരമമ് .. 61 ..

ന കിം ജാനാസി ത്വം ജനനി മധുജിന്മൗലിപതനം ..

ശിവേ കിം വാ ജ്ഞാത്വാ വിവിദിഷസി ശക്തിം മധുജിതഃ .

ഹരേഃ കിം വാ മാതർദുരിതതതിരേഷാ ബലവതീ ..

ഭവത്യാഃ പാദാബ്ജേ ഭജനനിപുണേ ക്വാസ്തി ദുരിതമ് .. 62 ..

ഉപേക്ഷാ കിം ചേയം തവ സുരസമൂഹേഽതിവിഷമാ ..

ഹരേർമൂർധ്നോ നാശോ മതമിഹ മഹാശ്ചര്യജനകമ് .

മഹദ്ദുഃഖം മാതസ്ത്വമസി ജനനച്ഛേദകുശലാ ..

ന ജാനീമോ മൗലേർവിഘടനവിലമ്ബഃ കഥമഭൂത് .. 63 ..

ജ്ഞാത്വാ ദോഷം സകലസുരതാപാദിതം ദേവി ചിത്തേ

കിം വാ വിഷ്ണാവമരജനിതം ദുഷ്കൃതം പാതിതം തേ .

വിഷ്ണോർവാ കിം സമരജനിതഃ കോഽപി ഗർവോഽതിവേഗാ-

ച്ഛേത്തും മാതസ്തവ വിലസിതം നൈവ വിദ്മോഽത്ര ഭാവമ് .. 64 ..

കിം വാ ദൈത്യൈഃ സമരവിജിതൈസ്തീർഥദേശേ സുരമ്യേ

ഘോരം തപ്ത്വാ ഭഗവതി വരം ലബ്ധവദ്ഭിർഭവത്യാഃ .

അന്തർധാനം ഗമിതമധുനാ വിഷ്ണുശീർഷം ഭവാനി

ദ്രഷ്ടും കിം വാ വിഗതശിരസം വാസുദേവം വിനോദഃ .. 65 ..

സിന്ധോഃ പുത്ര്യാം രോഷിതാ കിം ത്വമാദ്യേ

കസ്മാദേനാം പ്രേക്ഷസേ നാഥഹീനാമ് .

ക്ഷന്തവ്യസ്തേ സ്വാംശജാതാപരാധോ

വ്യുത്ഥാപ്യൈനം മോദിതാ മാം കുരുഷ്വ .. 66 ..

ഏതേ സുരാസ്ത്വാം സതതം നമന്തി

കാര്യേഷു മുഖ്യാഃ പ്രഥിതപ്രഭാവാഃ .

ശോകാർണവാത്താരയ ദേവി ദേവാ-

നുത്ഥാപ്യ ദേവം സകലാധിനാഥമ് .. 67 ..

മൂർധാ ഗതഃ ക്വാമ്ബ ഹരേർന വിദ്മോ

നാന്യോഽസ്ത്യുപായഃ ഖലു ജീവനേഽദ്യ .

യഥാ സുധാ ജീവനകർമദക്ഷാ

തഥാ ജഗജ്ജീവിതദാസി ദേവി .. 68 ..

സൂത ഉവാച

ഏവം സ്തുതാ തദാ ദേവീ ഗുണാതീതാ മഹേശ്വരീ .

പ്രസന്നാ പരമാ മായാ വേദൈഃ സാങ്ഗൈശ്ച സാമഗൈഃ .. 69 ..

താനുവാച തദാ വാണീ ചാകാശസ്ഥാശരീരിണീ .
ദേവാൻപ്രതി സുഖൈഃ ശബ്ദൈർജനാനന്ദകരീ ശുഭാ .. 70 ..
മാ കുരുധ്വം സുരാശ്ചിന്താം സ്വസ്ഥാസ്തിഷ്ഠന്തു ചാമരാഃ .
സ്തുതാഹം നിഗമൈഃ കാമം സന്തുഷ്ടാസ്മി ന സംശയഃ .. 71 ..
യഃ പുമാന്മാനുഷേ ലോകേ സ്തൗത്യേതാം മാമകീം സ്തുതിമ് .
പതിഷ്യതി സദാ ഭക്ത്യാ സർവാൻകാമാനവാപ്നുയാത് .. 72 ..
ശൃണോതി വാ സ്തോത്രമിദം മദീയം
    ഭക്ത്യാ ത്രികാലം സതതം നരോ യഃ .
വിമുക്തദുഃഖഃ സ ഭവേത്സുഖീ ച
    വേദോക്തമേതന്നനു വേദതുല്യമ് .. 73 ..
ശൃണ്വന്തു കാരണം ചാദ്യ യദ്ഗതം വദനം ഹരേഃ .
അകാരണം കഥം കാര്യം സംസാരേഽത്ര ഭവിഷ്യതി .. 74 ..
ഉദധേസ്തനയാം വിഷ്ണുഃ സംസ്ഥിതാമന്തികേ പ്രിയാമ് .
ജഹാസ വദനം വീക്ഷ്യ തസ്യാസ്തത്ര മനോരമമ് .. 75 ..
തയാ ജ്ഞാതം ഹരിർനൂനം കഥം മാം ഹസതി പ്രഭുഃ .
വിരൂപം ഹരിണാ ദൃഷ്ടം മുഖം മേ കേന ഹേതുനാ .. 76 ..
വിനാപി കാരണേനാദ്യ കഥം ഹാസ്യസ്യ സമ്ഭവഃ .
സപത്നീവ കൃതാ തേന മന്യേഽന്യാ വരവർണിനീ .. 77 ..
തതഃ കോപയുതാ ജാതാ മഹാലക്ഷ്മീ തമോഗുണാ .
താമസീ തു തദാ ശക്തിസ്തസ്യാ ദേഹേ സമാവിശത് .. 78 ..
കേനചിത്കാലയോഗേന ദേവകാര്യാർഥസിദ്ധയേ .
പ്രവിഷ്ടാ താമസീ ശക്തിസ്തസ്യാ ദേഹേഽതിദാരുണാ .. 79 ..
താമസ്യാവിഷ്ടദേഹാ സാ ചുകോപാതിശയം തദാ .
ശനകൈഃ സമുവാചേദമിദം പതതു തേ ശിരഃ .. 80 ..
സ്ത്രീസ്വഭാവാച്ച ഭാവിത്വാത്കാലയോഗാദ്വിനിർഗതഃ .
അവിചാര്യ തദാ ദത്തഃ ശാപഃ സ്വസുഖനാശനഃ .. 81 ..

സപത്നീസമ്ഭവം ദുഃഖം വൈധവ്യാദധികം ത്വിതി .
വിചിന്ത്യ മനസേത്യുക്തം താമസീശക്തിയോഗതഃ .. 82 ..
അനൃതം സാഹസം മായാ മൂർഖത്വമതിലോഭതാ .
അശൗചം നിർദയത്വം ച സ്ത്രീണാം ദോഷാഃ സ്വഭാവജാഃ .. 83 ..
സശീർഷം വാസുദേവം തം കരോമ്യദ്യ യഥാ പുരാ .
ശിരോഽസ്യ ശാപയോഗേന നിമഗ്നം ലവണാമ്ബുധൗ .. 84 ..
അന്യച്ച കാരണം കിഞ്ചിദ്വർതതേ സുരസത്തമാഃ .
ഭവതാം ച മഹത്കാര്യം ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ .. 85 ..
പുരാ ദൈത്യോ മഹാബാഹുർഹയഗ്രീവോഽതിവിശ്രുതഃ .
തപശ്ചക്രേ സരസ്വത്യാസ്തീരേ പരമദാരുണമ് .. 86 ..
ജപന്നേകാക്ഷരം മന്ത്രം മായാബീജാത്മകം മമ .
നിരാഹാരോ ജിതാത്മാ ച സർവഭോഗവിവർജിതഃ .. 87 ..
ധ്യായന്മാം താമസീം ശക്തിം സർവഭൂഷണഭൂഷിതാമ് .
ഏവം വർഷസഹസ്രം ച തപശ്ചക്രേഽതിദാരുണമ് .. 88 ..
തദാഹം താമസം രൂപം കൃത്വാ തത്ര സമാഗതാ .
ദർശനേ പുരതസ്തസ്യ ധ്യാതം തത്തേന യാദൃശമ് .. 89 ..
സിംഹോപരി സ്ഥിതാ തത്ര തമവോചം ദയാന്വിതാ .
വരം ബ്രൂഹി മഹാഭാഗ ദദാമി തവ സുവ്രത .. 90 ..
ഇതി ശ്രുത്വാ വചോ ദേവ്യാ ദാനവഃ പ്രേമപൂരിതഃ .
പ്രദക്ഷിണാം പ്രണാമം ച ചകാര ത്വരിതസ്തദാ .. 91 ..
ദൃഷ്ട്വാ രൂപം മദീയം സ പ്രേമോത്ഫുല്ലവിലോചനഃ .
ഹർഷാശ്രുപൂർണനയനസ്തുഷ്ടാവ സ ച മാം തദാ .. 92 ..
ഹയഗ്രീവ ഉവാച
നമോ ദേവ്യൈ മഹാമായേ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തകാരിണി .
ഭക്താനുഗ്രഹചതുരേ കാമദേ മോക്ഷദേ ശിവേ .. 93 ..
ധരാമ്ബുതേജഃപവനഖപഞ്ചാനാം ച കാരണമ് .

ത്വം ഗന്ധരസരൂപാണാം കാരണം സ്പർശശബ്ദയോഃ .. 94 ..

ഘ്രാണം ച രസനാ ചക്ഷുസ്ത്വക്ശ്രോത്രമിന്ദ്രിയാണി ച .

കർമേന്ദ്രിയാണി ചാന്യാനി ത്വത്തഃ സർവം മഹേശ്വരി .. 95 ..

ദേവ്യുവാച

കിം ത്വേഽഭീഷ്ടം വരം ബ്രൂഹി വാഞ്ഛിതം യദ്ദദാമി തത് .

പരിതുഷ്ടാസ്മി ഭക്ത്യാ തേ തപസാ ചാദ്ഭുതേന ച .. 96 ..

ഹയഗ്രീവ ഉവാച

യഥാ മേ മരണം മാതർന ഭവേത്തത്തഥാ കുരു .

ഭവേയമമരോ യോഗീ തഥാജേയഃ സുരാസുരൈഃ .. 97 ..

ദേവ്യുവാച

ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവം മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച .

മര്യാദാ ചേദൃശീ ലോകേ ഭവേച്ച കഥമന്യഥാ .. 98 ..

ഏവം ത്വം നിശ്ചയം കൃത്വാ മരണേ രാക്ഷസോത്തമ .

വരം വരയ ചേഷ്ടം തേ വിചാര്യ മനസാ കില .. 99 ..

ഹയഗ്രീവ ഉവാച

ഹയഗ്രീവാച്ച മേ മൃത്യുർനാന്യസ്മാജ്ജഗദമ്ബികേ .

ഇതി മേ വാഞ്ഛിതം കാമം പൂരയസ്വ മനോഗതമ് .. 100 ..

ദേവ്യുവാച

ഗൃഹം ഗച്ഛ മഹാഭാഗ കുരു രാജ്യം യഥാസുഖമ് .

ഹയഗ്രീവാദൃതേ മൃത്യുർന തേ നൂനം ഭവിഷ്യതി .. 101 ..

ഇതി ദത്ത്വാ വരം തസ്മാ അന്തർധാനം ഗതാ തഥാ .

മുദം പരമികാം പ്രാപ്യ സോഽപി സ്വഭവനം ഗതഃ .. 102 ..

സ പീഡയതി ദുഷ്ടാത്മാ മുനീൻ വേദാംശ്ച സർവശഃ .

ന കോഽപി വിദ്യതേ തസ്യ ഹന്താദ്യ ഭുവനത്രയേ .. 103 ..

തസ്മാച്ഛീർഷം ഹയസ്യാസ്യ സമുദ്ധൃത്യ മനോഹരമ് .

ദേഹേഽത്ര വിശിരോവിഷ്ണോസ്ത്വഷ്ടാ സംയോജയിഷ്യതി .. 104 ..

ഹയഗ്രീവോ്ഥ ഭഗവാൻഹനിഷ്യതി തമാസുരമ് .

പാപിഷ്ഠം ദാനവം ക്രൂരം ദേവാനാം ഹിതകാമ്യയാ .. 105 ..

സൂത ഉവാച

ഏവം സുരാംസ്തദാഭാഷ്യ ശർവാണീ വിരരാമ ഹ .

ദേവാസ്തദാതിസന്തുഷ്ടാസ്തമൂചുർദേവശില്പിനമ് .. 106 ..

ദേവാ ഊചുഃ

കുരു കാര്യം സുരാണാം വൈ വിഷ്ണോഃ ശീർഷാഭിയോജനമ് .

ദാനവപ്രവരം ദൈത്യം ഹയഗ്രീവോ ഹനിഷ്യതി .. 107 ..

സൂത ഉവാച

ഇതി ശ്രുത്വാ വചസ്തേഷാം ത്വഷ്ടാ ചാതിത്വരാന്വിതഃ .

വാജിശീർഷം ചകർതാശു ഖഡ്ഗേന സുരസന്നിധൗ .. 108 ..

വിഷ്ണോഃ ശരീരേ തേനാശു യോജിതം വാജിമസ്തകമ് .

ഹയഗ്രീവോ ഹരിർജാതോ മഹാമായാപ്രസാദതഃ .. 109 ..

കിയതാ തേന കാലേന ദാനവോ മദദർപിതഃ .

നിഹതസ്തരസാ സംഖ്യേ ദേവാനാം രിപുരോജസാ .. 110 ..

യ ഇദം ശുഭമാഖ്യാനം ശൃണ്വന്തി ഭുവി മാനവാഃ .

സർവദുഃഖവിനിർമുക്താസ്തേ ഭവന്തി ന സംശയഃ .. 111 ..

മഹാമായാചരിത്രഞ്ച പവിത്രം പാപനാശനമ് .

പഠതാം ശൃണ്വതാം ചൈവ സർവസമ്പത്തികാരകമ് .. 112 ..

ഇതി ശ്രീമദ്ദേവീഭാഗവതേ മഹാപുരാണേഽഷ്ടാദശസാഹസ്ര്യാം സംഹിതായാം പ്രഥമസ്കന്ധേ ഹയഗ്രീവാവതാരകഥനം നാമ പഞ്ചമോഽധ്യായഃ .. 5 ..

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=ദേവീഭാഗവതപുരാണമ്/സ്കന്ധഃ_01/അധ്യായഃ_05&oldid=75547"
ഇത്യസ്മാദ് പ്രതിപ്രാപ്തമ്

▪